Slovakisk

Slovakisk er eit indoeuropeisk språk som blir tala først og fremst i Slovakia. Slovakisk høyrer, saman med mellom anna tsjekkisk, polsk og sorbisk, til den vestslaviske gruppa av slaviske språk. Slovakisk ligg svært nært tsjekkisk, og både slovakarar og tsjekkarar skjønar einannan godt.

Ein skriv slovakisk med latinske bokstavar, men med diakritiske teikn som markerer stemde konsonantar: č, ď, ľ, ň, š, ť, ž.

Slovakisk er offisielt språk i republikken Slovakia og i Vojvodina i Serbia og Montenegro. Slovakisk er minoritetsspråk i Tsjekkia, Ungarn, Serbia og i somme andre austeuropeiske land.

slovakisk **(slovenčina)**	
Klassifisering:	indoeuropeisk slavisk vestlege **slovakisk**
Talarar:	Slovakar
Bruk	
Tala i:	Slovakia, Tsjekkia
slovakisktalande i alt:	6 millionar
Skriftsystem:	Latinsk
Offisiell status	
Offisielt språk i:	Slovakia, Vojvodina (i Serbia og Montenegro)
Normert av:	Det slovakiske vitskapsakademiet
Språkkodar	
ISO 639-1:	sk
ISO 639-2:	slo
ISO 639-3:	slo
Wikipedia på slovakisk	

Bakgrunnsstoff

- Ethnologue report for Slovak (http://www.ethnologue.org/show_language.asp?code=slk) (på engelsk)

v · d · e (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mal:Slaviske_spr%C3%A5k&action=edit)

Slaviske språk	
Austslaviske språk	kviterussisk · russisk · ukrainsk
Vestslaviske språk	tsjekkisk · slovakisk · polsk · pommersk · kasjubisk · schlesisk · sorbisk (over- og nedersorbisk)
Sørslaviske språk	bulgarsk · kroatisk · makedonsk · montenegrinsk · bosnisk · serbisk · serbokroatisk · slovensk

Denne språkartikkelen er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovakisk&action=edit)*.

Autoritetsdata	WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-sh85-123476) · GND (http://d-nb.info/gnd/4120335-5) · LCCN (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85123476) · BNF (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119592865) · BNF (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb119592865) · BNE (http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?action=display&authority_id=XX530543) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00571749)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Slovakisk&oldid=3044467»

Denne sida vart sist endra den 14. mai 2018 kl. 10:42.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.